

1036.

Na osnovu člana 18 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22 i 121/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. marta 2026. godine, donijela je

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O PRESTANKU VAŽENJA POJEDINIH PODZAKONSKIH AKATA

Član 1

U Uredbi o prestanku važenja pojedinih podzakonskih akata („Službeni list CG”, br. 39/10, 16/14, 19/19, 99/20, 111/22, 50/23 i 104/25) u članu 1 stav 1 poslije tačke 22g dodaje se 12 novih tačaka koje glase:

„22h) Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte u kojima se proizvode i skladište eksplozivne materije („Službeni list CG”, broj 115/21);

22i) Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije („Službeni list CG”, broj 2/19);

22j) Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte („Službeni list CG”, broj 71/18);

22k) Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta („Službeni list CG”, broj 71/18);

22l) Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije („Službeni list CG”, broj 2/19);

22m) Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije („Službeni list CG”, broj 2/19);

22n) Pravilnik o načinu vršenja revizije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije („Službeni list CG”, broj 2/19);

22o) Pravilnik o načinu vršenja revizije složenog inženjerskog objekta („Službeni list CG”, broj 71/18);

22p) Pravilnik o sadržaju elaborata pripremnih radova za građenje složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije („Službeni list CG”, broj 1/19);

22r) Pravilnik o bližem sadržaju elaborata pripremnih radova za građenje složenih inženjerskih objekata u kojima se proizvode i skladište eksplozivne materije („Službeni list CG”, broj 84/21);

22s) Pravilnik o sadržaju elaborata o pripremnim radovima za složene inženjerske objekte saobraćajne infrastrukture („Službeni list CG”, broj 23/19);

22t) Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata („Službeni list CG”, broj 100/20).”

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-1060/3

Podgorica, 26. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1037.

Na osnovu člana 14 stav 2 Zakona o strancima („Službeni list CG”, br. 12/18, 3/19, 86/22, 77/24, 3/26 i 33/26), Vlada Crne Gore je, 17. aprila 2026. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**UREDBU
O IZMJENI UREDBE O VIZNOM REŽIMU**

Član 1

U Uredbi o viznom režimu („Službeni list CG”, br. 33/19, 67/20, 8/23, 56/23, 127/24, 13/25, 119/25, 126/25 i 154/25) u članu 1a riječi: „Kraljevine Bahrein”, brišu se.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-1469

Podgorica, 17. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1038.

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG”, br. 55/00, 12/02 i 2⁰⁶ i „Službeni list CG”, br. 21/08, 30/17, 75/18, 33/24 i 53/25), Vlada Crne Gore, na sjednici od 12. marta 2026. godine, donijela je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI RADI IZGRADNJE TS 10/0,4kV, Ix630kVA „DUMIDRAN II” SA UKLAPANJEM U 10kV MREŽU, OPŠTINA TIVAT

Član 1

Utvrđuje se javni interes za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Tivat, na sljedećim katastarskim parcelama:

- kat. parc. br. 4647/1, iz Lista nepokretnosti 3066 KO Tivat, Opština Tivat, po naravi „zemljište uz zgrade” pravo svojine „LD Gradnja”, d.o.o. Nikšić, u obimu prava 1/1, površine 22m²;

- kat. parc. br. 4647/4, iz Lista nepokretnosti 2932 KO Tivat, Opština Tivat, po naravi „dvorište” pravo susvojine Damjanović Slavoljub Igora, u obimu prava 2/3 i Spalević Tatjane u obimu prava 1/3, površine 12m² i

- kat.parc.br. 4642 iz Lista nepokretnosti 2920, po naravi „livada 1. klase”, pravo susvojine Vuksanović Božidara, u obimu prava 64/315, Lalić Kosane u obimu prava 807/1575, Kovačević Slađane, u obimu prava 128/4725, Vuksanović Vedrana, u obimu prava 416/4725, Bistrić Zdenke, u obimu prava 128/1575 i Vuksanović Zorana, u obimu prava 415/4725, u površini od 4m².

Član 2

Svrha eksproprijacije je izgradnja lokalnog objekta od opšteg interesa - izgradnja TS 10/0,4kV, Ix630kVa „Dumidran II” sa uklapanjem u 10kV mrežu, Opština Tivat.

Član 3

Korisnik nepotpune eksproprijacije je DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica (CEDIS).

Član 4

Postupak nepotpune eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke, sprovedeće Uprava za nekretnine - Područna jedinica Tivat.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-781/3

Podgorica, 12. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1039.

Na osnovu člana 14 stav 2 Zakona o strancima („Službeni list CG”, br. 12/18, 3/19, 86/22, 77/24, 3/26 i 33/26), Vlada Crne Gore je, 17. aprila 2026. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU
O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD PRIBAVLJANJA VIZE ZA IMAOCE VAŽEĆIH
STRANIH PUTNIH ISPRAVA SA DOZVOLOM BORAVKA U UJEDINJENIM
ARAPSKIM EMIRATIMA**

Član 1

Imaoci stranih putnih isprava koji posjeduju važeću dozvolu boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u kontinuitetu od najmanje tri godine prije ulaska u Crnu Goru mogu direktnim avio letovima ulaziti u Crnu Goru i boraviti u Crnoj Gori do deset dana, u periodu od 1. maja do 1. oktobra 2026. godine, bez vize, ako posjeduju validnu putnu ispravu i potvrdu o turističkom aranžmanu.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-1468

Podgorica, 17. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1040.

Na osnovu člana 14 stav 2 Zakona o strancima („Službeni list CG”, br. 12/18, 3/19, 86/22, 77/24, 3/26 i 33/26), Vlada Crne Gore je, 17. aprila 2026. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU
O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD PRIBAVLJANJA VIZE ZA DRŽAVLJANE
REPUBLIKE KAZAHSTAN**

Član 1

Državljeni Republike Kazahstan mogu, od 1. maja do 1. oktobra 2026. godine, ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom, bez vize.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-1467

Podgorica, 17. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1041.

Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o biocidnim proizvodima („Službeni list CG”, br. 54/16 i 34/24), Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, donijelo je

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROCJENE RIZIKA BIOCIDNIH PROIZVODA

Član 1

U Pravilniku o načinu procjene rizika biocidnih proizvoda („Službeni list CG”, br. 62/16 i 60/19) u članu 2 stav 1 na kraju tačke 4 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaju se tri nove tačke koje glase:

„5) **endokrini disruptor** je aktivna supstanca ili supstanca koja izaziva zabrinutost i ima svojstva endokrine disrupcije;

6) **endokrini način** djelovanja je sposobnost supstance da mijenja funkciju endokrinog sistema;

7) **štetan efekat** je promjena u morfologiji, fiziologiji, rastu, razvoju, reprodukciji ili životnom vijeku organizma ili njegovih potomaka, koja rezultira oštećenjem funkcionalnog kapaciteta ili povećanom osjetljivošću.”

Član 2

Poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 5a

Aktivna supstanca ili supstanca koja izaziva zabrinutost ima svojstva endokrine disrupcije ako je, na osnovu naučnih dokaza, utvrđeno da:

1) izaziva štetan efekat kod ljudi ili životinja;

2) ima endokrini način djelovanja; i

3) postoji uzročno-posljedična veza između endokrinog načina djelovanja i utvrđenog štetnog efekta.

Procjena rizika biocida vrši se primjenom metodološkog pristupa zasnovanog na težini dokaza, uzimajući u obzir sve dostupne relevantne naučne podatke, uključujući in vivo, in vitro i druge odgovarajuće studije.

Prilikom procjene iz stava 2 ovog člana uzimaju se u obzir:

1) relevantnost i pouzdanost dostupnih podataka;

2) biološka vjerovatnoća;

3) dosljednost rezultata;

4) odnos doze i odgovora;

5) podaci o mehanizmu djelovanja.

Ako se utvrdi da aktivna supstanca ili supstanca koja izaziva zabrinutost ima svojstva endokrine disrupcije, procjena rizika treba da sadrži dodatnu karakterizaciju rizika i predlog mjera za upravljanje rizikom.

Kriterijumi za utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije dati su u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.”

Član 3

U članu 14 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Kada biocid sadrži supstance za koje je utvrđeno da imaju svojstva endokrine disrupcije, prilikom procjene rizika posebno se uzimaju u obzir kumulativni i sinergijski efekti, kao i potencijalna dugoročna izloženost osjetljivih grupa populacije.”

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-322/26-105/40

Podgorica, 7. aprila 2026. godine

Ministar,
Damjan Čulafić, s.r.

KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE SVOJSTAVA ENDOKRINE DISRUPCIJE

Smatra se da supstanca ima svojstva endokrine disrupcije u odnosu na ljude ili organizme koji ne pripadaju ciljnoj grupi ako ispunjava kriterijume iz Dijela A ili Dijela B ovog priloga.

DIO A

Svojstva endokrine disrupcije u odnosu na ljude

1. Smatra se da supstanca ima svojstva endokrine disrupcije koja mogu imati štetne efekte na ljude ako, na osnovu tačke 2 podtač. a do d ovog dijela ispunjava sve sljedeće kriterijume, osim ako postoje dokazi da utvrđeni štetni efekti nijesu relevantni za ljude:
 - pokazuje štetan efekat na cijeli organizam ili njegovo potomstvo, u vidu promjene morfologije, fiziologije, rasta, razvoja, razmnožavanja ili životnog vijeka organizma, sistema ili (sub)populacije, koji dovodi do smanjenja funkcionalne sposobnosti, smanjenja sposobnosti prilagođavanja dodatnom stresu ili povećanja osjetljivosti na druge uticaje;
 - ima endokrini način djelovanja, odnosno mijenja funkciju ili funkcije endokrinog sistema;
 - štetan efekat je posljedica endokrinog načina djelovanja.

2. Utvrđivanje da supstanca ima svojstva endokrine disrupcije koja mogu imati štetne efekte na ljude, u skladu sa tačkom 1, zasniva se na sljedećem:
 - a) svim raspoloživim relevantnim naučnim podacima (in vivo studije ili adekvatno validirani alternativni test sistemi koji predviđaju štetne efekte kod ljudi ili životinja, kao i in vivo, in vitro ili, po potrebi, in silico studije koje daju informacije o endokrinim načinima djelovanja):
 - naučni podaci dobijeni u skladu sa međunarodno usaglašenim protokolima ispitivanja,
 - drugi naučni podaci odabrani primjenom metodologije sistematskog pregleda;
 - b) procjeni raspoloživih relevantnih naučnih podataka primjenom pristupa težine dokaza, radi utvrđivanja da li su ispunjeni kriterijumi iz tačke 1, pri čemu se naročito uzimaju u obzir:
 - pozitivni i negativni rezultati,
 - relevantnost dizajna ispitivanja za procjenu štetnih efekata i endokrinog načina djelovanja,
 - kvalitet i dosljednost podataka, uzimajući u obzir obrasce i usklađenost rezultata unutar i između studija sličnog dizajna i između različitih vrsta,
 - put izlaganja, toksikokinetika i metabolizam,
 - koncept granične doze i međunarodne smjernice o maksimalnim preporučenim dozama, kao i procjena uticaja pretjerane toksičnosti;
 - c) primjenom pristupa težine dokaza utvrđivanju veze između štetnog efekta i endokrinog načina djelovanja na osnovu biološke vjerovatnoće, u skladu sa važećim naučnim saznanjima i uzimajući u obzir međunarodno usaglašene smjernice;
 - d) isključenju štetnih efekata koji su nespecifične sekundarne posljedice drugih toksičnih efekata.

DIO B

Svojstva endokrine disrupcije u odnosu na organizme koji ne pripadaju ciljnoj grupi

1. Smatra se da supstanca ima svojstva endokrine disrupcije u odnosu na organizme koji ne pripadaju ciljnoj grupi ako, na osnovu tačke 2 podtač. a do d ovog dijela ispunjava sve sljedeće kriterijume, osim ako postoje dokazi da utvrđeni štetni efekti nijesu relevantni na nivou (sub)populacije:
 - pokazuje štetan efekat na organizme koji ne pripadaju ciljnoj grupi, u vidu promjene morfologije, fiziologije, rasta, razvoja, razmnožavanja ili životnog vijeka organizma, sistema ili

(sub)populacije, koji dovodi do smanjenja funkcionalne sposobnosti, smanjenja sposobnosti prilagođavanja dodatnom stresu ili povećanja osjetljivosti na druge uticaje;

- ima endokrini način djelovanja;
- štetan efekat je posljedica endokrinog načina djelovanja.

2. Utvrđivanje se zasniva na sljedećem:

a) svim raspoloživim relevantnim naučnim podacima (in vivo, in vitro ili, po potrebi, in silico studije, uključujući validirane alternativne metode);

- naučni podaci dobijeni u skladu sa međunarodno usaglašenim protokolima ispitivanja,
- drugi naučni podaci odabrani primjenom metodologije sistematskog pregleda.

b) procjeni primjenom pristupa težine dokaza, pri čemu se uzima u obzir:

- pozitivni i negativni rezultati, uz razlikovanje između taksonomskih grupa (npr. sisari, ptice, ribe, vodozemci) kada je relevantno,

- relevantnost dizajna ispitivanja za procjenu štetnih efekata, uključujući njegovu relevantnost na nivou (sub)populacije, kao i za procjenu endokrinog načina djelovanja,

- štetni efekti na razmnožavanje, rast i razvoj, kao i drugi relevantni efekti koji mogu uticati na (sub)populacije; gdje je dostupno, uzimaju se u obzir i pouzdani terenski ili monitoring podaci i/ili rezultati populacionih modela,

- kvalitet i dosljednost podataka,

- koncept granične doze i međunarodne smjernice;

c) procjeni biološke vjerovatnoće uzročne veze između štetnog efekta i endokrinog načina djelovanja;

d) isključenju sekundarnih nespecifičnih efekata.

3. Ako je predviđeni biocidni način djelovanja aktivne supstance usmjeren na suzbijanje ciljnih organizama koji nijesu kičmenjaci putem njihovog endokrinog sistema, efekti na organizme koji pripadaju istom taksonomskom koljenu kao ciljni organizam ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja svojstava endokrine disrupcije u odnosu na organizme koji ne pripadaju ciljnoj grupi.

1042.

Na osnovu člana 16b stav 8 Zakona o poreskoj administraciji („Službeni list RCG”, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG”, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19,145/21,15/25 i 160/25), Ministarstvo finansija donijelo je

UPUTSTVO O BLIŽEM NAČINU RAZMJENE INFORMACIJA KOJIMA RASPOLAŽE ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA POSLOVE POREZA SA NADLEŽNIM ORGANOM DRUGE DRŽAVE

1. Ovim uputstvom propisuje se bliži način razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza (u daljem tekstu: Poreski organ) sa nadležnim organom države članice Evropske unije, druge države, odnosno teritorije države (u daljem tekstu: nadležni organ druge poreske jurisdikcije), u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom.

2. Poreski organ, na zahtjev nadležnog organa druge poreske jurisdikcije, treba da dostavi informacije koje su od značaja za oporezivanje, a sa kojima raspolaže ili iste pribavi na osnovu tog zahtjeva tokom sprovođenja nadzora, provjere ili postupaka.

3. Poreski organ, u postupku pribavljanja traženih informacija, primjenjuje iste postupke koje bi primjenilo kada postupa po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev drugog organa Crne Gore.

4. Zahtjev iz tačke 2 ovog uputstva može biti podniet elektronski, na standardnom obrascu, putem zajedničke komunikacione mreže, preko CLO, na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika jurisdikcije koja prima zahtjev ili sadrži priloženi prevod na tom jeziku, a može biti primljen ili poslat poštom ili elektronskom komunikacijom od ili prema drugoj državi, odnosno teritoriji države.

5. Informacije i dokumenta koji se dostavljaju, na osnovu zahtjeva iz tačke 2 ovog uputstva, su povjerljivi i uživaju zaštitu u skladu sa zakonom kojim je uređen poreski postupak i važećim potvrđenim međunarodnim sporazumom.

6. Informacije iz tačke 2 ovog uputstva odnose se na sve vrste poreza koje uvodi i naplaćuje poreski organ ili organ jedinice lokalne samouprave Crne Gore ili nadležni organ države članice Evropske unije ili druge države, odnosno teritorije države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom ili drugim instrumentom, na osnovu kojeg je zahtjev za razmenu informacija podniet.

7. U slučaju podnietog zahtjeva od ili prema državi članici Evropske unije, nezavisno od tačke 6, odredbe ovog uputstva ne primenjuju se na zahtjev za razmjenu informacija koje se odnose na porez na dodatu vrednost, carinske dažbine ili akcize koje obuhvataju drugi propisi Evropske Unije o administrativnoj saradnji između država članica, niti na doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju državi članici Evropske unije ili jedinici države članice, ili institucijama socijalnog osiguranja osnovanim u skladu sa javnim pravom.

8. Ovlašćenje poreskog organa da pribavlja informacije iz tačke 6 ovog uputstva nije ograničeno pravilima o tajnosti za posebne profesije, osim kada se tražene informacije odnose na povjerljivu komunikaciju između klijenta i advokata ili drugog ovlašćenog pravnog predstavnika i klijenta, koja je nastala radi traženja ili pružanja pravnog savjeta ili radi upotrebe u postojećim ili planiranim pravnim postupcima.

9. Poreski organ će, odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva, potvrditi prijem zahtjeva iz tačke 2 ovog uputstva nadležnom organu druge poreske jurisdikcije.

10. Poreski organ će, na zahtjev nadležnog organa druge poreske jurisdikcije, dostaviti tražene informacije što je prije moguće, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema zahtjeva, a ako u trenutku prijema zahtjeva raspolaže sa traženim informacijama, te informacije će dostaviti u roku od dva mjeseca.

11. Ako poreski organ ne može da, na zahtjev nadležnog organa druge poreske jurisdikcije, obezbjedi tražene informacije u propisanim rokovima, obavijestiti će organ koji je podnio zahtjev, odmah, a najkasnije u roku od 90 dana od dana prijema zahtjeva, o razlozima kašnjenja i očekivanom vremenu za dostavljanje odgovora.

12. Ako je zahtev iz tačke 2 ovog uputstva nepotpun ili su potrebne dodatne informacije, poreski organ će o tome obavijestiti organ koji je podnio zahtjev u roku od 30 dana, a rokovi iz tačke 11 počinju da teku danom prijema dodatnih informacija.

13. Ako poreski organ ne može da pribavi ili obezbjedi tražene informacije, o tome će odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, obavijestiti organ koji je podnio zahtjev.

14. Poreski organ će, odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva iz tačke 2 ovog uputstva, obavijesti nadležni organ druge poreske jurisdikcije da tražene informacije ne može da dostavi, jer:

- ne posjeduje informacije koje se traže u zahtjevu,
- nije u mogućnosti da dostavi informacije zbog zaštite poslovne tajne,
- bi dostavljanje tih informacija bilo u suprotnosti sa javnim interesom.

15. Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa druge poreske jurisdikcije, dostavi originalna dokumenta u skladu sa zakonom.

16. Poreski organ će obavijestiti nadležne organe druge poreske jurisdikcije o bilo kojoj povredi povjerljivosti podataka u vezi razmijenjenih ili primljenih informacija.

17. Poreski organ može da, u skladu sa primjenjivim instrumentom, automatskom razmjenom dostavi nadležnom organu države članice Evropske unije informacije o ostvarenim prihodima rezidenata te poreske jurisdikcije po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala, i to u vezi:

- dohotka od zaposlenja,
- naknade direktora,
- penzije,
- poslova životnog osiguranja,
- svojine i prihoda od imovine i imovinskih prava,
- kapitalnog dobitka,
- dividendi,
- autorskih naknada,

18. Poreski organ može da, automatskom razmjenom, dostavi nadležnom organu države članice Evropske unije informacije o ostvarenim prihodima rezidenata te poreske jurisdikcije, za najmanje četiri posebne kategorije dohotka i kapitala iz tačke 17 ovog uputstva.

19. Informacije iz tačke 17 ovog uputstva, mogu da se dostave automatskom razmjenom nadležnom organu države članice Evropske unije najmanje jednom godišnje, u roku od šest mjeseci nakon isteka poreskog perioda tokom kojeg su informacije postale dostupne.

20. U slučaju da Poreskom organu nijesu potrebne informacije o određenim vrstama dohotka i kapitala iz tačke 17 ovog uputstva, iz određene poreske jurisdikcije, koje se dostavljaju automatskom razmjenom, treba o tome da obavijesti nadležni organ te države članice Evropske unije i Evropsku komisiju.

21. Poreski organ treba da obavijesti Evropsku komisiju o informacijama koje se odnose barem na četiri vrste dohotka i kapitala iz tačke 17 ovog uputstva, kao i o promjenama koje se odnose na te informacije.

22. Poreski organ treba da obavijesti Evropsku komisiju da su mu potrebne informacije koje se odnose na vrste dohotka i kapitala iz tačke 17 ovog uputstva, u suprotnom smatraće se da ne želi da prima te informacije.

23. Poreski organ treba da dostavi Evropskoj komisiji statističke podatke o obimu automatske razmjene informacija, kao i godišnju procjenu izvršene automatske razmjene informacija.

24. Poreski organ treba da obavijesti Evropsku komisiju ako je u skladu sa primjenjivim instrumentom, obezbijedio automatsku razmjenu informacija o dodatnim vrstama dohotka i kapitala sa drugim državama članicama Evropske unije.

25. Poreski organ može da dostavi informacije kojima raspolaže nadležnom organu druge poreske jurisdikcije, ako:

- smatra da te informacije mogu biti od koristi tom organu,
- sumnja da postoji mogućnost gubitka poreza u toj poreskoj jurisdikciji,
- je poreski obveznik ostvario pravo na umanjenje ili oslobođenje od plaćanja poreza u Crnoj Gori, što bi moglo dovesti do povećanja poreza ili poreske obaveze u toj poreskoj jurisdikciji,
- poslovne transakcije između poreskog obveznika u Crnoj Gori i poreskog obveznika u drugoj poreskoj jurisdikciji se obavljaju kroz jednu ili više poreskih jurisdikcija, radi uštede poreza u Crnoj Gori ili toj poreskoj jurisdikciji,
- sumnja da ušteta poreza u jednoj poreskoj jurisdikciji, proizlazi iz fiktivnih prenosa dobiti između povezanih lica,
- informacije koje mu je dostavio nadležni organ druge poreske jurisdikcije su omogućile dobijanje drugih informacija koje mogu biti od značaja za utvrđivanje poreskih obaveza u poreskoj jurisdikciji koja je te informacije dostavila.

26. Poreski organ može da dostavi i sve druge informacije koje mogu biti od koristi nadležnim organima drugih poreskih jurisdikcija.

27. Poreski organ, informacije koje je dobio, a koje mogu biti od koristi nadležnom organu druge poreske jurisdikcije, dostavlja tom organu što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema informacija.

28. Poreski organ može da potvrdi prijem informacija nadležnom organu koji je informacije dostavio, odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema informacija.

29. Poreski organ, kada informacije dostavlja na zahtjev ili spontano, nadležnom organu druge jurisdikcije, može zatražiti od tog organa da ga povratno informiše, najkasnije u roku od tri mjeseca od saznanja o ishodu postupka.

30. Razmjena informacija na zahtjev nadležnog organa druge poreske jurisdikcije i spontana razmjena informacija vrši se na obrascima datim na internet stranici Poreskog organa.

31. Uz obrasce iz tačke 30 ovog uputstva može da se dostavi izvještaj, izjava ili dokument, odnosno njegova ovjerena fotokopija.

32. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države („Službeni list Crne Gore”, broj 68/22).

33. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 10/1-1-040/26-13994

Podgorica, 14. marta 2026. godine

Ministar,
mr **Novica Vuković**, s.r.

1043.

Na osnovu člana 179 stav 2 tačka 7 i člana 181 tačka 3, a u vezi sa članom 58 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", broj 100/24), Planom namjene radio-frekvencijskog spektra ("Službeni list CG", br. 56/25) i Planom raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme ("Službeni list CG", br. 16/18, 70/18, 16/19 i 116/20), AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), uz saglasnost Agencije za audiovizuelne medijske usluge, na sjednici Savjeta Agencije od 27.03.2026. godine, donijela je

ODLUKU

O DOPUNI PLANA RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA IZ OPSEGA 174-230 MHz I 470-694 MHz ZA DTT I T-DAB SISTEME

1. U Planu raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme ("Službeni list CG", br. 16/18, 70/18, 16/19 i 116/20), u prilogu IV Raspodjela radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz za pojedinačne lokacije za DTT, u Tabeli 4. poslije reda:

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---------------|---------------|---|------|-----|----|----|---|--------|-------|
| Velji grad | 3 | 42° 09' 04" N | 19° 01' 01" E | H | 5000 | 479 | 25 | ND | 1 | Lovćen | GE06D |
|-------------------|----------|---------------|---------------|---|------|-----|----|----|---|--------|-------|

dodaje se sljedeći red:

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|---|-----|------|---|----|---|--------|---------|
| Velje Duboko | 35 | 42° 47' 1" N | 19° 17' 33" E | H | 100 | 1176 | 1 | ND | 1 | Lovćen | [GE06D] |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|---|-----|------|---|----|---|--------|---------|

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Obrazloženje

Članom 179 stav 2 tačka 7 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list CG”, broj 100/24) propisano je da Agencija donosi planove raspodjele radio-frekvencija i kontroliše njihovu primjenu, a članom 181 tačka 3 propisano je da Savjet Agencije donosi planove raspodjele radio-frekvencija. Članom 58 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama propisano je da se planom raspodjele radio-frekvencija iz određenog opsega utvrđuje podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, opšti regulatorni i tehnički uslovi korišćenja, način dodjele radio-frekvencija i maksimalni period važenja odobrenja. Stavom 3, tačka 3 istog člana propisuje se da je planove raspodjele radio-frekvencija Agencija dužna da dostavi na saglasnost regulatornom organu za oblast audiovizuelnih medijskih usluga u vezi planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni radio-difuznoj službi. Članom 58, stav 4 Zakona, utvrđeno je da se planovi raspodjele radio-frekvencija objavljuju u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije.

Agenciji se obratilo privredno društvo „Radio-difuzni centar” d.o.o. Podgorica zahtjevom broj 02-5314 od 21.10.2025. godine za dopunu Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme („Službeni list CG”, br. 16/18, 70/18, 16/19 i 116/20). Kako se u zahtjevu navodi, pomenuti subjekat nastoji da proširi zonu servisa za digitalnu zemaljsku televiziju, širenjem mreže MUX1 u cilju postizanja veće pokrivenosti stanovništava za potrebe televizijskih programa nacionalnog javnog servisa kao i drugih emitera, zbog čega se predmetnim zahtjevom traži dopuna plana raspodjele odgovarajućim radio-frekvencijama na lokaciji Velje Duboko u opštini Kolašin, koja ranije nije bila predviđena Planom raspodjele.

Agencija je razmotrila predmetni zahtjev i nakon sprovedene analize utvrdila mogućnost dopune Plana raspodjele, u cilju obezbjeđivanja pokrivenosti signalom mreža sa nacionalnim pokrivanjem

cjelokupne teritorije Crne Gore, za što veći procenat stanovništva na teritoriji opština Kolašin, pri čemu nijesu ugrožena prava drugih korisnika radio-frekvencija iz predmetnog opsega. Nakon dobijanja saglasnosti na predloženu dopunu Plana raspodjele od strane Agencije za audiovizuelne medijske usluge, broj 01-041/26-152/1 od 11.02.2026. godine, Agencija je donijela Odluku o dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme.

Broj: 0505-1164/5

Podgorica, 27. 3. 2026. godine

Predsjednik Savjeta,
dr. **Milan B. Radulović** dipl.inž.el., s.r.